

**Details of the Borehole core sample Analytical Results for Gold by fire assay method,
Bangaragunta Sub block, Bargur Block, District-Krishnagiri, Tamil Nadu**

Sl. No.	BH.No.	Sample No.	From (m)	To (m)	Recovered Length (m)	Extra- polated length (m)	Au (PPB)
							(DL= 10 PPB)
1	MBG-01	MBG-01/01	79.80	80.40	0.60	0.60	36.72
2	MBG-01	MBG-01/02	80.40	80.95	0.53	0.55	<10.0
3	MBG-01	MBG-01/03	80.95	81.50	0.52	0.55	<10.0
4	MBG-01	MBG-01/04	81.50	82.10	0.60	0.60	<10.0
5	MBG-01	MBG-01/05	85.00	85.55	0.55	0.55	<10.0
6	MBG-01	MBG-01/06	98.70	99.20	0.32	0.50	<10.0
7	MBG-01	MBG-01/07	99.20	99.70	0.33	0.50	<10.0
8	MBG-01	MBG-01/08	99.70	100.20	0.40	0.50	<10.0
9	MBG-01	MBG-01/09	100.20	100.70	0.50	0.50	<10.0
10	MBG-01	MBG-01/10	100.70	101.20	0.50	0.50	18.28
11	MBG-01	MBG-01/11	101.20	101.70	0.50	0.50	<10.0
12	MBG-01	MBG-01/12	101.70	102.20	0.47	0.50	<10.0
13	MBG-01	MBG-01/13	102.20	102.70	0.45	0.50	43.73
14	MBG-01	MBG-01/14	102.70	103.20	0.46	0.50	<10.0
15	MBG-01	MBG-01/15	103.20	103.70	0.47	0.50	<10.0
16	MBG-01	MBG-01/16	103.70	104.20	0.47	0.50	25.14
17	MBG-01	MBG-01/17	104.20	104.75	0.52	0.55	55.54
18	MBG-01	MBG-01/18	104.75	105.25	0.44	0.50	46.21
19	MBG-01	MBG-01/19	105.25	105.75	0.44	0.50	34.92
20	MBG-01	MBG-01/20	105.75	106.25	0.44	0.50	<10.0
21	MBG-01	MBG-01/21	106.25	106.75	0.49	0.50	<10.0
22	MBG-01	MBG-01/22	106.75	107.25	0.44	0.50	<10.0
23	MBG-01	MBG-01/23	107.25	107.80	0.55	0.55	<10.0
24	MBG-01	MBG-01/24	107.80	108.35	0.54	0.55	<10.0
25	MBG-01	MBG-01/25	108.35	108.90	0.54	0.55	24.53
26	MBG-01	MBG-01/26	108.90	109.45	0.51	0.55	<10.0
27	MBG-01	MBG-01/27	109.45	110.00	0.51	0.55	20.48
28	MBG-01	MBG-01/28	110.00	110.50	0.45	0.50	<10.0
29	MBG-01	MBG-01/29	110.50	111.00	0.45	0.50	35.38
30	MBG-01	MBG-01/30	111.00	111.50	0.45	0.50	10.15
31	MBG-01	MBG-01/31	111.50	112.00	0.45	0.50	37.38
32	MBG-01	MBG-01/32	112.00	112.50	0.43	0.50	<10.0
33	MBG-02	MBG-02/01	123.65	124.20	0.55	0.54	13.42
34	MBG-02	MBG-02/02	124.20	124.70	0.50	0.48	<10.0
35	MBG-02	MBG-02/03	124.70	125.20	0.50	0.48	<10.0
36	MBG-02	MBG-02/04	125.20	125.70	0.50	0.48	<10.0
37	MBG-02	MBG-02/05	125.70	126.20	0.50	0.48	<10.0
38	MBG-02	MBG-02/06	126.20	126.70	0.50	0.48	21.93
39	MBG-02	MBG-02/07	126.70	127.25	0.55	0.54	14.32

DL- Detection limit